R03
a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް MinistryofEconomic Development
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ Male’, Republic ofMaldives
ޓްރޭޑްމާރކް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު Trademark Registration Form
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Applicant Information:
ID/Reg No: އައިޑީ/ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޝަޙްސް Type of Entity
Name: ނަން ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ as appropriate  tick
Registered Address: / Permanent ދާއިމީ / ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް އަމިއްލަ ފަރާތް  Individual
ކުންފުނި  Company
Road: މަގު ޕާޓްނަރޝިޕް  Partnership
Island: / Atoll ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  Cooperative Society
އަތޮޅާއި ރަށް ބިދޭސީ ކުންފުނި  Foreign Company
Email: އީމެއިލް ސަރުކާރު އިދާރާ  Government Organization
Website: ވެބްސައިޓް އެހެނިހެން  Other Entity
Phone No: ފޯން ނަންބަރު Current Address: މިހާރުގެ އެޑްރެސް
Fax No: ފެކްސް ނަންބަރު Road: މަގު
Atoll/Island: އަތޮޅާއި ރަށް
މިގޮޅީގައި ޓްރޭޑްމާރކް ތަތްކުރުމަށް
Paste Trademark Here
ފައިސާ ދެއްކުން Payment
YYYY / MM - YYYY / Duration: MM މުއްދަތު
No. of Months: މަހުގެ އަދަދު
Total Amount(MRf(: ޖުމްލަ އަދަދު)ރުފިޔާ(
ސަފްހާ: 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3323663 ، ފެކްސް: 3323340
އީމެއިލް: info@trade.gov.mv ، ވެބްސައިޓް: www.trade.gov.mv

Signature/Seal މަތީގައި އެވާ ޓްރޭޑްމާރކް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
ސޮއި/ސިއްކަ Please register the above trademark.
Name: ނަން
Designation: މަޤާމް
Date: ތާރީޚް
ނޯޓް Note
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދެނީ މީހެއްގެ ނަމުގައިނަމަ، އެމީހެއްގެ ސައްޙަ އައިޑީ ކާޑާއި، Ifthe applicant is an individual, his/hervalid ID Card 
andaphotocopy,hastobesubmittedwiththisform.
ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
If the applicant is a company/cooperative society/ 
 ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދެނީ، ކުންފުނި/ކޯޕޮރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ބިދޭސީ ކުންފުނި/ޕާރޓްނަރޝިޕް/ foreigncompany/partnership/governmentorganization,
ސަރުކާރު އިދާރާ އެއްނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، އެތަނަކުން މިފަދަ ފޯމެއްގައި anauthorizedpersonshallsigntheform.
Ifthe applicant is a government entity or a company, 
ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުންނެވެ.
onlyformsstampedwiththesealwillbeaccepted.
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދެނީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުންނަމަ، ފޯމު Ifthe applicant is a companyregistered for more than 
ބަލައިގަނެވޭނީ އެތަނެއްގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާނަމައެވެ. 15 days, only forms stamped with the company seal
willbeaccepted.
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ ކުންފުންޏަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ 15 ދުވަސްވެފައިވާ
SoftcopyofthetrademarkshouldbeinJPEGformat. 
ކުންފުންޏެއްނަމަ ސިއްކައާއި ނުލާ ފޯމް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. Revenue Stamp ofMRf. 100/- isrequiredforthis 
 މިފޯމާއެކު ޓްރޭޑްމާރކްގެ ޖޭޕީއީޖީ ފޯމެޓް) JPEG)ގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓް tration.regis-
Apaymentslipwillbeissuedtothe applicantoncethe 
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
applicationisprocessed. Paymentmustbemadeonthe
 ޓްރޭޑްމާރކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 100/- ރ. ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ގެންނަންވާނެއެވެ. same day the payment slip is issued. Failure to make
 ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭ payment as above, would result in cancellation ofthe
paymentslipandapplication.
ދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ސްލިޕާއި ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ. shall
Payments madebycheque onlybe acceptedwith 
 ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ، ޗެކު ބަލައިގަނެވޭނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ އާއިއެކު އެވެ. abankguarantee.
އޮފީސް ބޭނުމަށް: For office use only:
ފޯމް ބަލައިގަތް: Received by:
Name: Signature/Seal ނަން
ސޮއި/ސިއްކަ Designation: މަޤާމް
Date: ތާރީޚް
Time: ގަޑި
ރަޖިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުވި: Registration received by:
Name: Signature ނަން
ސޮއި Address: އެޑްރެސް
Date: ތާރީޚް
Time: ގަޑި
ސަފްހާ: 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3323663 ، ފެކްސް: 3323340
އީމެއިލް: info@trade.gov.mv ، ވެބްސައިޓް: www.trade.gov.mv